



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O GRANIČNIM PRELAZIMA ZA POGRANIČNI SAOBRAĆAJ

Proglašavam **ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O GRANIČNIM PRELAZIMA ZA POGRANIČNI SAOBRAĆAJ**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Prvoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 3. oktobra 2022. godine.

Broj: 01-1014/2

Podgorica, 10. oktobar 2022. godine



Milo Đukanović

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 17 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Prvoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 3. oktobra 2022. godine, donijela je

ZAKON
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA
IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O
GRANIČNIM PRELAZIMA ZA POGRANIČNI SAOBRAĆAJ

Član 1

Potvrđuje se Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, potpisan u Podgorici 20. maja 2021. godine, u originalu na crnogorskom jeziku i službenim jezicima naroda Bosne i Hercegovine (bosanskom, srpskom i hrvatskom).

Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ovog zakona, u originalu na crnogorskom jeziku glasi:

SPORAZUM
O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I
VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O GRANIČNIM PRELAZIMA ZA
POGRANIČNI SAOBRAĆAJ

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: strane potpisnice), imajući u vidu obaveze preuzete na osnovu međunarodnih ugovora, u želji da stanovništvu nastanjenom u pograničnom području olakšaju kretanje između pograničnih područja i prelaženje preko zajedničke granice, u namjeri da razvijaju i unaprijeđuju privrednu, obrazovnu, zdravstvenu, socijalnu, kulturnu, sportsku i druge vidove saradnje, svjesne da je saradnja između stanovništva pograničnih područja osnov dobre saradnje između susjednih država, saglasne su da se izvrše sljedeće izmjene i dopune Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, potpisanog u Podgorici 07.10.2010. godine, kako slijedi:

Član 1

U Sporazumu između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj (u daljem tekstu: Sporazum), svi pojmovi koji su napisani u muškom rodu podjednako se odnose i na ženski rod.

Član 2

Član 1 Sporazuma mijenja se i glasi:

Član 1 (Definicije)

- a) **Pogranično područje** u smislu ovog Sporazuma, obuhvata teritorije opština koje izlaze na graničnu liniju, u dubini od 10 kilometara. U Prilogu 1. navedena su naseljena mjesta u Crnoj Gori obuhvaćena pograničnim područjem. U Prilogu 2. navedena su naseljena mjesta u Bosni i Hercegovini obuhvaćena pograničnim područjem.
- b) **Granični prelaz za pogranični saobraćaj** je mjesto određeno za prelaz državne granice državljana Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište u pograničnom području.
- c) **Prelazno mjesto** znači određeno mjesto van službeno otvorenih graničnih prelaza za pogranični i međunarodni saobraćaj koje je zbog lokalnih okolnosti ili, izuzetno, kada postoji zahtjev posebne prirode, određeno za prelazak zajedničke državne granice pod uslovima pograničnog režima kakav je uspostavljen ovim Sporazumom.
- d) **Pogranični saobraćaj** znači redovni prelazak zajedničke državne granice stanovnika pograničnog područja jedne strane potpisnice, u skladu sa pravilima pograničnog režima, radi njihovog boravka i kretanja u pograničnom području druge strane potpisnice zbog ekonomskih, socijalnih, kulturnih, porodičnih ili drugih opravdanih razloga za period koji ne prelazi vremenski rok određen ovim Sporazumom.
- e) **Pogranična propusnica** je isprava koja služi za prelazak granice na graničnim prelazima za pogranični i međunarodni saobraćaj kao i za prelazak granice na prelaznim mjestima koja su upisana u pograničnu propusnicu, ako Sporazumom nije drugačije određeno.
- f) **Dvovlasnici** su državljani strana potpisnica s prebivalištem na pograničnom području, koji su vlasnici nekretnina koje dijeli granična linija ili su u cjelosti vlasnici nekretnina na susjednom dijelu pograničnog područja druge strane potpisnice.

Član 3

U članu 4 Sporazuma, stav (2) tačka a) briše se.
Dosadašnje tač. b), c) i d) postaju tač. a), b) i c).

Član 4

Poslije člana 4 Sporazuma dodaje se novi član 4a koji glasi:

Član 4a

(Prelazak zajedničke državne granice van službeno otvorenih graničnih prelaza pod uslovima pograničnog režima)

(1) Izuzetno od člana 4 stava (2) Sporazuma, imalac pogranične propusnice može prelaziti zajedničku državnu granicu i na prelaznim mjestima pod uslovom da je naziv prelaznog mjesta upisan u njegovu pograničnu propusnicu. Prelazna mjesta utvrđena su u Prilogu 3. ovog Sporazuma.

(2) Kontrolu prelaska zajedničke državne granice na prelaznim mjestima, u skladu sa analizom rizika i na nesistemsnoj osnovi, sprovodiće granične policije strana potpisnica kako bi se spriječili nezakoniti prelasci zajedničke državne granice.

Član 5

Član 5 Sporazuma mijenja se i glasi:

Član 5

Pogranična propusnica

(1) Pogranična propusnica, pod uslovima pograničnog režima, omogućava imaoocu prelazak zajedničke državne granice radi ulaska u pogranično područje druge strane potpisnice i povratka iz pograničnog područja, ili boravka u pograničnom području druge strane potpisnice u periodu koji je utvrđen Sporazumom.

(2) Pogranična propusnica izdaje se na lični zahtjev koji se podnosi na obrascu čiji je sadržaj utvrđen u Prilogu 4. ovog Sporazuma.

(3) Za izdavanje pogranične propusnice licima nastanjenim u pograničnom području, uz obrazac iz Priloga 4. ovog Sporazuma, lice je obavezno dati lične biometrijske podatke (fotografiju, potpis i otiske prstiju) i priložiti sljedeće dokumente:

a) važeću putnu ispravu;

b) dokument kojim se može dokazati prebivalište lica u pograničnom području utvrđenim u Prilogu 1 i 2 ovog Sporazuma, u trajanju od najkraće jedne (1) godine i koji nije stariji od šest (6) mjeseci računajući od datuma podnošenja zahtjeva. Nadležna tijela strana potpisnica razmijenit će obavještenja o dokumentima na osnovu kojih se, u skladu sa njihovim zakonodavstvom, može dokazati prebivalište u pograničnom području.

(4) Za izdavanje pogranične propusnice licima nastanjenim u pograničnom području, koja će se koristiti za prelazak na prelaznom mjestu, uz dokumente iz stava (3) tač. a) i b) ovog člana, obavezno je priložiti i ispravu izdatu od strane nadležnog organa ili drugi dokument na osnovu kojeg se može nedvosmisleno zaključiti postojanje opravdane

potrebe za ulazak i boravak unutar pograničnog područja Bosne i Hercegovine, odnosno Crne Gore, u smislu ekonomske, socijalne, kulturne, porodične i druge povezanosti.

(5) Obaveza iz stava (3) tačka b) ovoga člana ne odnosi se na supružnike lica koji imaju prebivalište u pograničnom području najkraće jednu (1) godinu, njihovu djecu koja nijesu napunila osamnaest (18) godina starosti, uključujući i usvojenu djecu, te na lica koja imaju prebivalište u pograničnom području kraće od jedne (1) godine na lokaciji koja se nalazi u neposrednoj blizini zajedničke državne granice gdje postoji opravdana potreba čestog prelazanja zajedničke državne granice.

(6) U postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje pogranične propusnice, maloljetnike do 16 godina zastupaće njihovi roditelji, a maloljetna lica bez zakonskih zastupnika, kao i lica lišena poslovne sposobnosti po pravosnažnoj sudskoj odluci, zastupaće staratelji određeni sudskom odlukom.

(7) Maloljetnim licima koja prelaze zajedničku državnu granicu između strana potpisnica radi redovnog školovanja na pograničnom području druge strane potpisnice, može se, na zahtjev roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, izdati propusnica s rokom važenja od dvije godine.

(8) Izuzetno, pogranična propusnica može se izdati i državljanima strana potpisnica koji imaju prebivalište van pograničnog područja, kada postoji opravdana potreba za obavljanjem aktivnosti na pograničnom području druge strane potpisnice, o čemu se prilažu dokazi, u smislu ekonomske, socijalne, kulturne, porodične i druge povezanosti.

(9) Strane potpisnice će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma započeti sa izdavanjem pograničnih propusnica.

Član 6

Poslije člana 5 Sporazuma dodaju se novi čl. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f i 5g, koji glase:

Član 5a

(Prelazak zajedničke državne granice pod uslovima pograničnog režima)

(1) Stanovnici pograničnog područja mogu, u skladu sa pravilima pograničnog režima, te ako ne postoji zabrana ili ograničenje predviđeno zakonodavstvom strana potpisnica, prelaziti zajedničku državnu granicu, pod uslovom da:

- a) posjeduju pograničnu propusnicu;
- b) nijesu lica koja se smatraju prijetnjom za javni poredak, unutrašnju bezbjednost, javno zdravlje ili međunarodne odnose Crne Gore, odnosno Bosne i Hercegovine, da protiv njih nije izdato upozorenje u bazama podataka strana potpisnica za odbijanje njihovog ulaska zbog navedenih razloga.

(2) Prilikom prelaska zajedničke državne granice pod uslovima pograničnog režima imaoći pogranične propusnice izuzeti su od primjene viznog režima.

(3) Prilikom prelaska zajedničke državne granice pod uslovima pograničnog režima neće se unositi štambilj u pograničnu propusnicu.

(4) Pravo na pograničnu propusnicu imaju stanovnici pograničnog područja koji imaju ekonomsku, socijalnu, kulturnu, porodičnu ili drugu opravdanu povezanost s pograničnim područjem druge strane potpisnice.

Član 5b

(Trajanje boravka u pograničnom području pod uslovima pograničnog režima)

(1) Najduže dozvoljeno trajanje svakog neprekidnog boravka u pograničnom području druge strane potpisnice ne smije prelaziti 90 dana.

(2) U slučaju da se imalac pogranične propusnice zbog vanrednih okolnosti ne može vratiti u određenom roku u mjesto svojeg boravišta, o tome mora odmah obavijestiti najbližu jedinicu granične policije koja će o tome obavijestiti nadležno tijelo druge strane potpisnice. Ako je imalac pogranične propusnice na državnom području strane potpisnice za koje važi pogranična propusnica lišen slobode, nadležno tijelo strane potpisnice treba o tome što prije da obavijesti diplomatsko-konzularno predstavništvo druge strane potpisnice na svom državnom području.

Član 5c

(Nadležni organi za prijem zahtjeva, izdavanje pogranične propusnice, uspostavljanje i vođenje evidencije)

(1) Stanovnici pograničnog područja Crne Gore zahtjev za izdavanje pogranične propusnice podnose nadležnom Terenskom uredu, odnosno jedinici Granične policije Bosne i Hercegovine, a stanovnici pograničnog područja Bosne i Hercegovine zahtjev za izdavanje pogranične propusnice, podnose nadležnoj Stanici granične policije Crne Gore.

(2) Nadležni organi za izdavanje pograničnih propusnica su:

- a) za stanovnike pograničnog područja Crne Gore, Granična policija Bosne i Hercegovine;
- b) za stanovnike pograničnog područja Bosne i Hercegovine, Granična policija Crne Gore.

(3) Organi nadležni za prijem zahtjeva i izdavanje pogranične propusnice iz st. (1) i (2) ovog člana odgovoriće na zahtjev tražioca u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od šezdeset (60) dana, od datuma kada je zahtjev primljen.

(4) Nadležni organi iz stava (2) ovoga člana, zahtjev će odbiti ako zahtjev nije potpun i ako tražilac ne zadovoljava sljedeće uslove:

- a) ako su u zahtjevu i priložima navedeni netačni i nepotpuni podaci;
- b) podnosilac zahtjeva ne dostavi svu potrebnu dokumentaciju predviđenu ovim Sporazumom;
- c) podnosilac zahtjeva nema poveznicu sa pograničnim područjem u smislu ekonomske, socijalne, kulturne, porodične i druge povezanosti, u slučajevima kada je ona potrebna;
- d) kada se utvrdi da podnosilac zahtjeva predstavlja prijetnju za javni poredak, unutrašnju sigurnost, graničnu bezbjednost, javno zdravlje ili međunarodne odnose Crne Gore, odnosno Bosne i Hercegovine;
- e) kada lice za koje se zahtjev podnosi ima mjeru zabrane ulaska u Crnu Goru, odnosno Bosnu i Hercegovinu.

(5) Nadležni organi za nabavku obrazaca, personalizaciju, uspostavljanje i vođenje elektronske evidencije o izdatim pograničnim propusnicama su:

- a) u Crnoj Gori, nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova;
- b) u Bosni i Hercegovini, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.

Član 5d

(Sadržaj i valjanost pogranične propusnice)

(1) Pogranična propusnica sadrži sljedeće podatke:

- a) naziv države i grb;
- b) naziv pogranične propusnice na službenom jeziku u Crnoj Gori, odnosno na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini;
- c) serijski broj pogranične propusnice;
- d) ime i prezime, datum rođenja i pol imaoца pogranične propusnice;
- e) fotografiju imaoца pogranične propusnice;
- f) državljanstvo i prebivalište imaoца pogranične propusnice i adresu stanovanja;
- g) naziv nadležnog organa za izdavanje pogranične propusnice, mjesto i datum izdavanja i datum do kada važi pogranična propusnica;
- h) područje u pograničnom području u kojem je imaoцу dozvoljeno kretanje i boravak;
- i) broj putne isprave na osnovu koje je pogranična propusnica izdata;
- j) granične prelaze za pogranični saobraćaj i/ili prelazna mjesta preko kojih je imaoцу dozvoljen prelazak zajedničke državne granice;
- k) potpis imaoца pogranične propusnice;
- l) mašinski čitljivu zonu po ICAO 9303 standardima;
- m) napomenu da imaoцу nije dozvoljeno kretanje van pograničnog područja te da će svaka zloupotreba prava koje uživa imalac pogranične propusnice biti podložna zakonskoj odgovornosti i kaznama predviđenim zakonodavstvom strana potpisnica.

(2) Pogranična propusnica izdaje se na rok od pet (5) godina i važi od datuma njenog izdavanja, odnosno do isteka važnosti putne isprave na osnovu koje je pogranična

propusnica izdata.

(3) Teritorijalno važenje pogranične propusnice ograničeno je na pogranično područje strane potpisnice koja je tu pograničnu propusnicu izdala i koje mora biti tačno naznačeno u pograničnoj propusnici.

(4) Strane potpisnice će razmijeniti specimene pogranične propusnice bez odlaganja i u što kraćem roku nakon potpisivanja ovog Sporazuma.

(5) Pogranična propusnica izdaje se na obrascu čiji je sadržaj utvrđen u Prilogu 5. ovog Sporazuma.

Član 5e

(Taksa za izdavanje pogranične propusnice)

Taksa za izdavanje pogranične propusnice plaća se prilikom predaje zahtjeva, u skladu sa propisima strana potpisnica. U slučaju da je zahtjev odbijen, odnosno ako pogranična propusnica nije izdata, iznos takse neće biti vraćen.

Član 5f

(Dozvola za jednokratni prelazak zajedničke državne granice)

(1) Dozvola za jednokratni prelazak zajedničke državne granice može se, izuzetno, i samo za boravak koji ne smije trajati duže od četrdeset i osam sati (48) unutar pograničnog područja, izdati državljanima strana potpisnica na graničnom prelazu za pogranični saobraćaj. Imalac dozvole je dužan da se vrati preko istog graničnog prelaza.

(2) Dozvolu za jednokratni prelazak zajedničke državne granice izdaje nadležna granična policija države u čijem pograničnom području tražilac dozvole želi ući.

(3) Dozvola za jednokratni prelazak zajedničke državne granice izdaje se na lični zahtjev, a njen izgled i sadržaj utvrđen je u Prilogu 7. ovoga Sporazuma. Dozvola za jednokratni prelazak zajedničke državne granice biće izdata tražiocu pod sljedećim uslovima:

- a) da posjeduje važeću putnu ispravu;
- b) da može opravdati razlog prelaska zajedničke državne granice preko graničnog prelaza za pogranični saobraćaj i boravak u pograničnom području, te da posjeduje dovoljna sredstva za izdržavanje za vrijeme trajanja planiranog boravka kao i za povratak ili je u mogućnosti zakonito steći ta sredstva;
- c) da nije lice koje se smatra prijetnjom za javni poredak, unutrašnju bezbjednost, javno zdravlje ili međunarodne odnose Crne Gore odnosno Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije izdato upozorenje u bazama podataka strana potpisnica za odbijanje njegovog ulaska zbog naznačenih razloga.

(4) U postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za jednokratni prelazak zajedničke državne granice maloljetnike do 16 godina zastupaće njihovi roditelji, a maloljetnike bez zakonskih zastupnika, kao i lica lišena poslovne sposobnosti po

pravosnažnoj sudskoj odluci, zastupaće staratelji.

(5) Na osnovu dozvole za jednokratni prelazak zajedničke državne granice ne mogu se ostvarivati prava koja na osnovu ovoga Sporazuma imaju imao ci pogranične propusnice.

(6) Ukoliko se lice koje je na osnovu dozvole za jednokratni prelazak zajedničke državne granice ušlo u pogranično područje druge strane potpisnice ne vrati u predviđenom roku ili se kreće van pograničnog područja druge strane potpisnice za koje važi dozvola, biće prekršajno sankcionisano u skladu sa zakonodavstvom strana potpisnica, osim u slučaju kada se lice nije moglo vratiti zbog vanrednih okolnosti.

Član 5g

(Kršenje pravila pograničnog režima i zloupotreba pogranične propusnice)

(1) U slučaju kršenja pravila pograničnog režima uspostavljenog Sporazumom i/ili zloupotrebe pogranične propusnice, odnosno dozvole za jednokratni prelazak zajedničke državne granice, nadležni organi strana potpisnica ovlašćeni su da oduzmu pograničnu propusnicu, odnosno dozvolu za jednokratni prelazak zajedničke državne granice a imao ca pozvati na prekršajnu odgovornost saglasno zakonodavstvu strana potpisnica.

(2) Strane potpisnice su obavezne da o slučajevima kažnjavanja lica iz stava (1) ovoga člana, neposredno i bez odlaganja obavijeste drugu stranu potpisnicu.

Član 7

Član 17 Sporazuma mijenja se i glasi:

Član 17

(Mjere zaštite)

(1) U slučaju da na jednom pograničnom području dođe do pojava zaraznih bolesti stanovništva i životinja, pojava štetnih organizama na bilju i biljnim proizvodima, zemljištu, vodama i vazduhu, nadležni organi strane potpisnice tog pograničnog područja dužni su da o tome odmah obavijeste nadležne organe druge strane potpisnice. Nadležni organi strana potpisnica dužni su da se dogovore o obostranom preduzimanju mjera zdravstvene zaštite, fitosanitarnih, veterinarskih i sanitarnih mjera i da se međusobno obavještavaju o ograničenjima i zabranama, kao i o obustavljanju njihovih primjena.

(2) Ukoliko to zahtijevaju posebne okolnosti, nadležni organi strana potpisnica mogu privremeno da obustave prelazak državne granice, zabrane ili ograniče uvoz, izvoz ili prevoz određenih životinja ili bilja i proizvoda životinjskog ili biljnog porijekla, o čemu su dužni da odmah, preko najbližeg organa za kontrolu prelaska državne granice i diplomatskim putem, obavijeste drugu stranu potpisnicu, kao i da o prestanku tih mjera obavijeste drugu stranu potpisnicu najkasnije dvadeset i četiri (24) časa prije obustave mjera.

Član 8

Član 18 Sporazuma mijenja se i glasi:

Član 18

(Prenos roba koje podliježu veterinarskom i fitosanitarnom nadzoru)

Izuzetno od odredbi člana 6 stav 1 Sporazuma, nadležni organi strana potpisnica će posebnim protokolima urediti pitanja koje se odnose na prenos roba koje podliježu veterinarskom i fitosanitarnom nadzoru.

Član 9

Dosadašnji članovi Sporazuma 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 se brišu.

Član 10

U članu 26 Sporazuma st.(2) i (3) se brišu.

Član 11

Dosadašnji članovi Sporazuma 26, 27, 28, 29 postaju članovi 19, 20, 21, 22.

Član 12

Član 30 Sporazuma se briše.

Član 13

Dosadašnji članovi Sporazuma 31, 32, 33 postaju članovi 23, 24, 25.

Član 14

Član 34 Sporazuma stav (2) mijenja se i glasi:
„Komisija može posebnom odlukom na graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, u određenom vremenskom periodu, da dozvoli prelazak državne granice svim državljanima strana potpisnica i državljanima trećih zemalja sa važećom putnom ispravom za prelazak državne granice, na način koji je regulisan Sporazumom o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj između strana potpisnica.

U stavu 3 riječi „i poljoprivrednog uloška“ se brišu.

Član 15

Dosadašnji članovi Sporazuma 34, 35, 36, 37, 38 postaju članovi 26, 27, 28, 29, 30.

Član 16

Član 39 Sporazuma mijenja se i glasi:

Prilozi od 1 do 7 sastavni su dio ovog Sporazuma.

Član 17

Dosadašnji članovi Sporazuma 39 i 40 postaju članovi 31 i 32.

Član 18

(Stupanje na snagu i trajanje)

Izmjene i dopune Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj stupaju na snagu danom prijema posljednjeg obavještenja kojim strane potpisnice, diplomatskim putem, obavještavaju jedna drugu o ispunjenju unutrašnjih pravnih procedura neophodnih za njihovo stupanje na snagu, a privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.

Potpisano u Podgorici, dana 20.05.2021. godine, u dva originalna primjerka, na crnogorskom jeziku i na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanski, hrvatski i srpski jezik), pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

**Za Vladu Crne Gore
MINISTAR,**

Sergej Sekulović, s.r.

**Za Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine
MINISTAR,**

Selmo Cikotić, s.r.

PRILOG 1.

**PREGLED
naseljenih mjesta na pograničnom području
Crne Gore**

PREGLED

naseljenih mjesta u zoni od 10 km uz granicu sa BiH

	Opština	Naseljeno mesto		
	Pljevlja	Boljanići Rađevići Vojtina Vrace Poljana Zorilovići Čardak Poblače Metaljka Prisoje Dekare Bakije Đakovići Kukurovine Burići Gaj Osoje Krnja Kreća Dubrava Potkovač Kukavice Đule Stražbenica Starhov Do Pehari Plakali	Bajovina Bjeloševina Rajišići Brekinja Karovići Ulica Čitluk Đorovići Bukovica Kovačevići Selišta Dužice Klakorine Krćevine Rudići Planjsko Tvrđakovići Romač Kržava Srećanje Geuši Rujevica Jahovići Babino brdo Tatarovine Šula	Kolibe Vetine Stanača Čestin Pračica Rogovina Mrčevo Poros Petine Nange Lehovo brdo Crnci Padosoje Meljak Cerovci Šljuke Bobovo Meštrevac Vrahovina Slatina Ograđenica Jelov panj Bobovo Zasade Meki Do Ljute strane
	Nikšić	Crkvičko Polje Šćepan Polje Brijeg Žaično Babići Plužine Goransko Mratinje Smriječno Stolac Zabrda Kovači Stabna Miloševići Sedlari Badanj	Jerinići Kruševo Tras Nikovići Kneževići Bajov Kamen Selina Gornje Crkvice Donje Crkvice Kovači Bitaljica Poljice Turataš Guserica Ubla Brlozi	Milogora Nedajno Unač Barni Do Podvrh Pilatovci Vučji Do Petrovići Selina Skoča Gore Planik Dođe selo Kenz Do Usputnica Klanak Vilusi

		<p>Stubica Zukva Jasan Orah Lisina Savno Krstac Donji Kazanci Srljevo Donje Šarade Gornje Čarače Zaljutnica Višnjića Do Javljen Ništica Goslić Jasikovica Golubni Do Šipova Dola</p>	<p>Vukotino Polje Jagonjčevo Polje Donja Vrbica Gornja Vrbica Kapavica Donji Kovači Crni Kuk Gornja Somina Donja Somina Zangulina Koplice Duboška Vraćenovići Kljakovica Koravlica Rogavčevići Vidne Počekovići</p>	<p>Dolovi Broćanac Balosavi Bijačani Maočići Podbožur Okovišta Spila Osječenica Grahovo Gornje Polje Grahovac Zagora Zakurljaj Nudo Zaslap Bojanje Brdo</p>
	<p>Herceg Novi</p>	<p>Prijevor Malta Mojdež Sutorina Ratiševina Podi Sušćepan Trebjesin Kameno Mokrine Žlijebi</p>	<p>Lastva Ubli Svrčuge Sitnica Kruševica Vrbanj Morinj Poljice Knežlac Unijerina Zvečava</p>	<p>Brezovi Do Jelovi Do Ljeskovi Do Crkvice Malov Do Risan Ledenice Grkavac Markov Do Dragalj</p>

PRILOG 2.

**PREGLED
naseljenih mjesta na pograničnom području
Bosne i Hercegovine**

PREGLED
naseljenih mjesta u zoni od 10 km uz granicu sa Crnom Gorom

	Opština	Naseljeno mesto		
	Čajniče	Mištar Todorovići Đakovići Metaljka Trpinje Krstac Hunkovići Stopići Prvanj	Milatkovići Todorovići Glamočevići Batkovići Zaborak Staronići Brezovice Tubrojevići Istar	Ponikve Čajniče Luke Kamen Trpinje Batotići Bezujno Bučkovići na Bezujanci Miljeno
	Foča	Vranjevići Vukušići Papratno Vikoč Trtoševo Kunovo Vitine Krna Jela Meštrevac Hum Čelebići Vučevo Slatina	Brajkovići Huseinovići Škobalji Crnetići Kozarevina Puriši Orahovo Šuljci Potpeče Godijeno Rijeka Velenići Toholji Mazoče	Hum Tečići Bastasi Kosman Čelikovo Polje Prijedel Kruševo Igoče Čurevo Popov Most Vojnovići Tjentište Tođevac
	Gacko	Platice Žanjevica Jasenik Berušica Lipnik Samobor	Gareva Dobrelji Kazanci Dražljevo Dramešina Ulinje	Gacko Miholjače Avtovac Međuljići Stepen Pržine Novi Dulići
	Bileća	Golobrđe Preraca Trnovica Vrbica Bogdašići Prijedor Baljci Deleuša Mrežica Vlahinja Žudojevići	Miruše Panik Skrobotno Korita Brestice Hodžići Donja Meka Gruda Gornja Meka Gruda Lađevci	Selišta Plana Njeganovići Podosoje Krivača Bijela Rudina Zaušje Selišta Bileća Torić Miruše

			Đeče Orah	
	Trebinje	Dubočani Donje Vrbno Gornje Vrbno Donje Grančarevo Gornje Grančarevo Klobuk Župa Arandelovo Skočigrm Jazina Lastva	Donji Orahovac Gornji Orahovac Vučija Konjsko Bogojević Selo Podštirovnik Grab Pijavice Čvarići Arslanagića Most	Brova Podvori Vrpolje Ljubomir Mosko Borilovići Poljice Ćičevo Budoši Necvijeće

PRILOG 3. Prelazna mjesta

- 1) Opština Pljevlja – Čajniče, putna komunikacija povezuje regionalni put Pljevlja – Čajniče, zaseok Šijakovići i Radovića kuće u selu Poblaće (Opština Pljevlja – CG) i alternativni putni pravac Široka Okuka (Opštine Čajniče), lokacija: **KUĆE RADOVIĆA- ŠIROKA OKUKA;**
- 2) Opština Pljevlja – Čajniče, putna komunikacija povezuje selo Kukavice (Opština Pljevlja – CG) i selo Donje Ponikve (Opština Čajniče – BiH), lokacija: **SELIŠTA;**
- 3) Opština Pljevlja – Čajniče, putna komunikacija povezuje selo Klakorine (Opština Pljevlja – CG) i selo Trojan (Opštine Čajniče – BiH), lokacija: **DEBELO BRDO;**
- 4) Opština Pljevlja – Foča, putna komunikacija povezuje selo Geuši (Opština Pljevlja – CG) i selo Humsko (Opština Foča – BiH), lokacija: **GRADAC;**
- 5) Opština Pljevlja – Foča, putna komunikacija povezuje selo Srećanje (Opština Pljevlja – CG) i selo Gornje Papratno (Opština Foča – BiH), lokacija: **SREĆANJE;**
- 6) Opština Pljevlja – Foča, putna komunikacija povezuje selo Slatina (Opština Pljevlja – CG) i selo Konjsko polje (Opština Foča – BiH), lokacija: **BUTUROVAČA;**
- 7) Opština Pljevlja – Foča, putna komunikacija povezuje selo Slatina (Opština Pljevlja – CG) i selo Meštrovac (Opština Foča – BiH), lokacija: **MEŠTROVAC;**
- 8) Opština Pljevlja – Foča, putna komunikacija povezuje zaseok Bailovići („crnogorski dio Vranovine” – Opština Pljevlja – CG) i selo Vranovina (Opština Foča – BiH), lokacija: **VRANOVINA;**
- 9) Opština Plužine – Foča, putna komunikacija povezuje Šćepan polje (Opština Plužine - CG) - državna granica – selo Kruševo (Opština Foča - BiH), lokacija: **KRUŠEVO;**
- 10) Opština Plužine – Gacko, putna komunikacija povezuje selo Poljana (Opština Plužine – CG) i mjesto Avtovac (Opština Gacko – BiH), lokacija: **RAVNO;**
- 11) Opština Nikšić – Gacko, putna komunikacija povezuje mjesto Gornji Kazanci i selo Vratkovići (Opština Nikšić – CG) i mjesto Donji Kazanci (Opština Gacko – BiH), lokacija: **GORNJI KAZANCI – DONJI KAZANCI;**
- 12) Opština Nikšić – Gacko, putna komunikacija povezuje mjesta Papovina (Opština Nikšić – CG) i mjesto Donji Kazanci (Opština Gacko – BiH), lokacija: **PAPOVINA-DONJI KAZANCI;**
- 13) Opština Nikšić – Gacko, putna komunikacija povezuje mjesta Orlina (Opština Nikšić – CG) i mjesto Donji Kazanci (Opština Gacko – BiH), lokacija: **ORLINA – DONJI KAZANCI;**
- 14) Opština Nikšić – Gacko, putna komunikacija sela Bobotovo Groblje i selo Krstac (Opština Nikšić – CG) i mjesta Avtovac, Dulići, Vratkovići (Opština Gacko – BiH), lokacija: **BOBOTOVO GROBLJE - DULIĆI;**
- 15) Opština Nikšić – Bileća, putna komunikacija povezuje mjesta Kovači (Opština Nikšić – CG) i Preraca (Opština Bileća – BiH), lokacija: **KOVAČI - PRERACA;**
- 16) Opština Nikšić – Bileća, putna komunikacija povezuje mjesta Koravlica (Opština Nikšić – CG) i Koravlica (Opština Bileća – BiH), lokacija: **KORAVLICA-KORAVLICA;**

- 17) Opština Nikšić – Trebinje, putna komunikacija povezuje selo Petrovići (Opština Nikšić – CG) i selo Jazina (Opština Trebinje – BiH), lokacija: **BRANA GRANČAREVO- JAZINA** i
- 18) Opština Herceg Novi –Trebinje, radi se o makadamskom putu koji se odvaja sa putne komunikacije Herceg Novi - Trebinje. Raskrsnica za skretanje u mjestu Prčanj (Opština Herceg Novi CG), lokacija: **PRČANJ**.

PRILOG 4.
Obrazac za izdavanje pogranične propusnice

Napomena: Obrazac popunjavati čitko.
Za tačnost podataka odgovara podnosilac zahtjeva.

UPRAVA POLICIJE

1. Podaci o podnosiocu zahtjeva (lice koje podnosi zahtjev za izdavanje pogranične propusnice za maloljetno ili lice lišeno poslovne sposobnosti unosi podatke o maloljetnom ili poslovno nesposobnom licu):

Prezime (rođeno prezime) _____

Ime _____

Dan, mjesec i godina rođenja _____ pol _____

Mjesto i država rođenja _____

Državljanstvo _____ Bračni status _____

Zanimanje _____

Putna isprava (vrsta, broj, ko ju je izdao, gdje je izdata, datum izdavanja, važi do) _____

Mjesto boravišta i adresa stanovanja _____

2. Izjava podnosioca zahtjeva:

- Pristajem da se svi lični podaci koji se navode u ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru nadležnim organima Crne Gore / Bosne i Hercegovine u cilju odlučivanja o ovom zahtjevu. Ti podaci mogu biti sačuvani u bazama podataka dostupnim nadležnim organima Crne Gore / Bosne i Hercegovine.

- Izjavljujem da su svi podaci koje sam naveo/la u ovom obrascu istiniti i tačni. Svjestan/na sam da bilo koja moja netačna izjava ili netačni podaci mogu dovesti do toga da zahtjev bude odbijen, ili do poništenja već dobijene pogranične propusnice te takođe zbog toga mogu biti krivično odgovoran/na prema zakonodavstvu Crne Gore / Bosne i Hercegovine.

- Svjestan/na sam obaveze poštovanja propisa Crne Gore / Bosne i Hercegovine za vrijeme boravka na njenom području.

- Svjestan/na sam da pogranična propusnica nije važeća za cijelo područje Crne Gore / Bosne i Hercegovine već samo za pogranično područje i za neprekidni boravak do _____ dana.

- Svjestan/na sam da zloupotreba pograničnog režima podliježe kažnjavanju predviđenim zakonodavstvom Crne Gore / Bosne i Hercegovine.

3. Podaci o zakonskom zastupniku (roditelj ili staratelj):

Prezime (rođeno prezime) _____

Ime _____

Srodstvo _____

4. Poveznica s pograničnim područjem druge strane potpisnice _____

Datum podnošenja zahtjeva

Potpis podnosioca zahtjeva

5. Popunjava službeno lice koje je zaprimilo zahtjev:

putna isprava

dokument koji dokazuje opravdanu potrebu za redovno prelaženje zajedničke državne granice

dokument koji dokazuje boravak u pograničnom području

Reg. broj _____ Prilozi _____

Iznos naplaćene takse _____

Oslobođen/a od takse (osnova) _____

Identitet i državljanstvo utvrđeno _____

Ishod postupka po zahtjevu _____

Potpis službenog lica i pečat

6. Podaci o licu koje je preuzelo pograničnu propusnicu:

Prezime (rođeno prezime): _____

Ime: _____ Datum rođenja: _____

Državljanstvo: _____

Država, mjesto boravišta i adresa stanovanja _____

7. Popunjava službeno lice prije uručivanja pogranične propusnice:

Datum izdavanja _____ Važi do _____ Serijski broj _____

Potpis službenog lica koje
je uručilo pograničnu propusnicu

Datum uručenja

Potpis službenog lica koje
je riješilo zahtjev

Potpis lica koje je preuzelo pograničnu propusnicu

----- otkinuti -----

Potvrda o podnošenju zahtjeva za izdavanje pogranične propusnice

Prezime: _____ Ime: _____

Datum rođenja: _____ Državljanstvo: _____

Broj putne isprave: _____ Datum podnošenja zahtjeva: _____

Potpis službenog lica koje je zaprimilo zahtjev i pečat

PRILOG 5.

POGRANIČNA PROPUSNICA

Izdana u skladu sa članom 5d. Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Naziv države i grb:

Naziv pogranične propusnice na službenom jeziku u Crnoj Gori, odnosno na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini:

Serijski broj pogranične propusnice:

Ime i prezime, datum rođenja i pol imaoца pogranične propusnice:

Fotografija imaoца pogranične propusnice:

Državljanstvo i prebivalište imaoца pogranične propusnice i adresa stanovanja:

Naziv nadležnog organa za izdavanje pogranične propusnice, mjesto i datum izdavanja i datum do kada važi pogranična propusnica:

Područje u pograničnom području u kojem je imaoцу dozvoljeno kretanje i boravak:

Broj putne isprave na osnovu koje je pogranična propusnica izdata:

Granični prelazi za pogranični saobraćaj i/ili prelazna mjesta preko kojih je imaocu
dozvoljen prelazak zajedničke državne granice:

Potpis imaoca pogranične propusnice:

Mašinski čitljiva zona u skladu sa ICAO 9303 standardima

Napomena: Imaocu nije dozvoljeno kretanje van pograničnog područja, te da će svaka
zloupotreba prava koje uživa imalac pogranične propusnice biti podložna zakonskoj
odgovornosti i kaznama predviđenim zakonodavstvom strana potpisnica.

PRILOG 6.

P O T V R D A
o gubitku, nestanku ili uništenju pogranične propusnice

Format: A4
Boja: Bijela
Štampa: Crna

Naziv nadležnog organa

P O T V R D A
o gubitku, nestanku ili uništenju pogranične propusnice

Prezime i ime

_____ ,
rođen-a

_____ ,
državljanin-ka

(Dan, mjesec, godina i mjesto)

_____ ,
sa prebivalištem

prijavio-la je

_____ ,
pogranične propusnice br.

(Gubitak, nestanak ili uništenje)

_____ ,
izdate od

_____ ,
potvrda služi za povratak u svoju državu preko državne granice između strana
potpisnica na graničnom prelazu

_____ .
dana

Pečat

Potpis službenog lica

PRILOG 7.

Dozvola za jednokratni prelazak zajedničke državne granice

izdata u skladu sa članom 5f. Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Nadležni organ

Granični prelaz za pogranični saobraćaj

Broj dozvole

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Boravak

Imalac putne isprave (vrsta i broj)

može preći zajedničku državnu granicu na graničnom prelazu za pogranični saobraćaj

(granični prelaz)

radi

(navesti razloge)

i može ostati u pograničnom području Crne Gore/Bosne i Hercegovine do

Prilikom povratka imalac se mora vratiti preko istog graničnog prelaza i pri prelasku zajedničke državne granice predati dozvolu nadležnom organu. Ukoliko se imalac ne vrati u predviđenom roku, ili se kreće van pograničnog područja Crne Gore/Bosne i Hercegovine, biće podvrgnut prekršajnoj odgovornosti predviđenoj zakonodavstvom Crne Gore/Bosne i Hercegovine.

Mjesto i datum izdavanja

Službeno lice

Pečat o ulasku odnosno izlasku

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – Međunarodni ugovori”.

Broj: 24-9/22-1/4

EPA 523 XXVII

Podgorica, 3. oktobar 2022. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 27. SAZIVA

PREDSJEDNICA
Danijela Đurović

